

## Prentwe 28.3


### HYE ONYANKOPON AKODEE SO

Boa wo ba ma ɔnkae nea wasua fa Onyankopon Akodee ho, se mobesi anɔpa biara program ketewa a ɛhyɛ gyidi mu! Da biara, muntwɛ bere kakra na mo bom “nhyɛ” Akodee no fã biara so. Mubitumi aka no pefee, aye no nneyɛ so, anaa mpo de aye kwan a mokɔ sukuu so no ho ɔfa.

#### ANɔPA AKODEE BERE (MINITI 5)

Nkwagye Hyɛte: “Onyankopon agyee me; meyɛ ne dea.”

*Hyɛ wo nsa wə wo tirim te se hyɛte.*



Trennee Botententen: “Mepaw se meyɛ nea etee enne.”

*(Fa wo nsa gu wo kokom.)*

Nokware Akyedee: “Mɛka nokware na magye nokware adi.”

*(Siesie hyɛte te se wopete akyedee.)*

Asomdwoe Mpaboa “Mɛkɔ baabi a Onyankopon kyere na ɔde asomdwoe brɛ.”

*(Bo wo nan ase anaa see mpaboa ho.)*

Gyidi Kyem: “Mede me ho bɛto Onyankopon so, biribiara nni hɔ.”

*(Ma wo nsa so te se wopira kyem.)*

Honhom Afena: “Mede Onyankopon Asem aye apaw pa.”

*(Fan afena a w'ani nkyere bi.)*

#### KA HO ASE

Bisa wo ba se: “Akodee no fã bɛn na wususuw se wobehia paa enne?”

Kasa tiaa fa nneɛma a obetumi ahyia wɔ sukuu, fie, anaa ne nnamfo nkyen—na kyere no senea akodee fã bi betumi aboa no.